



2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1	Tekanyetso ya motheo e hlophiswang sekolong. E lokela ho etswa kotareng ya 1. Matsatsi a 1-3. Dintlha di nkuwa e le hore ho be le bokgoni ba ho tseba dikgeo tse iponahatsang tsa ho ithuta. Tliahisoleseding ena e lokela ho sebediswa ho tsebisa mesebetsi e latelang ya ho ruta le ho ithuta.			
2	<p>Ho mamela palekgutshwe/ Ho mamela temakutlwisiso</p> <p>Mawa a ho mamela le ho bua/ Ho mamela palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopolu ya sehlooho le dintlha tse tshhehatsang ho tswa ho palekgutshwe Arolelanang mehopolu, boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya mehopolu Qolla dithekiniki tse fehleng le ho susumetsa moo ho hlokahalang Araba dipotso 	<p>Tema ya dingolwa:</p> <p>Dipalekgutshwe</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka:</p> <p>Mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho kutlwisiso (mawa a ho bala):</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikgokahano le ho akanya Araba dipotso Akanya ka moelelo Kgutsufatsa (sebopeho sa seratswana) <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisatema) Nakong ya ho bala (Makgetha a ho bala) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) 	<p>Ngola tekolobotjha ka palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele Sepheo sa bamamedi le maemo morero le moelelo Momahano ya seratswana Kgetho ya mantswa <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ho ngola tekolobotjha o itshetlehileng ho tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe:</p> <p>Bonngwe le bongata, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Lekgathe le jwale, lekgathe lefetile</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Ditumatschwano, maele</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mamela le ho buisana ka thothokiso: Mawa a ho mamela le ho bua Mamela le ho buisana ka thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolelana mehopolole le boiphihlelo ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo Araba dipotso Hlalosetsa motswalle hore hobaneng o ratile thothokiso e itseng (tseo o di ratileng/ le tseo o sa di ratang ka thothokiso) <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (thothokiso):</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehalo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, dipolelwana, motsamao wa mahlo Ela hloko matshwao a puo Sebedisa puo ya mmele e loketseng 	<p>Tema ya dingolwa: Dithothokiso Makgetha a sehlooho a thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa ka hare sa thothokiso Mekgabisopuo/ karaburetso Raeme, morethetho Sebopeho sa kantle sa thothokiso, mela, diratswana Moelelo wa bonono, maikutlo mookotaba le molaetsa <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa kutlwisiso – Tema e bohawang: khatunu/ khomikhi Sebopeho, dipudula tsa puo, ponahatso ya motsamao wa sefahleho, puo ya mmele, boemo, motsamao, matshwao a puo, kgetho ya mantswe, mokgabiso-puo, maikemisetso a motaki wa metlae (mokhathunu).</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho mawa a ho utlwisisa nakong ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Ho akanya moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba tsebo ya mantswe 	<p>Ho ngola ha boiqapelo: Ho ngola thothokiso Melao ya diratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa seratswana Sebedisa makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho Kgetho ya mantswe le puo ya bonono <p>Ngola thothokiso Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemo ba lentswe: Poeletso ya maetsi, maemedi, marui le diatikile</p> <p>Moelelo wa lentswe: Raeme, mantswe a adimilweng/ maadingwa, maele le dikapolelo, poeletsomodumo, papiso, tshwantshiso</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlo, feelwane</p> <p>Mopeleto: Tshebediso ya bukantswe, dipaterone tsa mopeleto, melao ya mopeleto</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Tsa molomo HO BALLA HODIMO (Matshwao a 20) (Qala ka mosebetsi ona ka kotara ya pele mme o phethele kotareng ya bobedi ha matshwao a rekotwa).</p>				

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Temakutlwisiso e mamelwang. Seratswana sa padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa mokgwa wa ho mamela Ngola dintlha Araba dipotso <p>Buisanang ka padi eo baithuti ba ileng ba rutwa ka yona ketsahalong e fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Qolla baphetwa Buisanang ka mookotaba Buisanang ka maikutlo <p>Ho balla padi hodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa baphetwa bao ho buuwang ka bona Buisanang ka sehlooho Buisanang ka maikutlo 	<p>Tema ya sengolwa: Seratswana ho tswa ho padi</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baphetwa, kgodiso ya Baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto, kgohlano Boitshetleho, tikoloho Mopheti, mookotaba <p>Ho tsepamisa kutlwisisong (mawa a ho bala):</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya Ho hokahanya Hlokomela <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlalosa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) <p>Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p> <p>Ho bala/ ho shebisisa bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Tema ya tlhahisoleseding mabapi le mehato ya tshebetso ya dipatlisiso</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho mawa a ho bala ka kutlwisiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Araba dipotso Ntlha le mohopolo Akanya tlhaloso ya mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe 	<p>Ngola moqoqo wa tlhaloso/ ho tebisa maikutlo (seratswana)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya seratswana Polelo ya sehlooho ya seratswaneng Dintlha tsa sehlooho le tse tshetsang Tatelano e utlwalang/ e nepahetseng ya diratswana Makopanyi bakeng sa ho tlisa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, (bolelele le dibopeho) <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ngola pale e ipapisitseng le boiphihlelo ba hao</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshbediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswe: Dihlongwapele, dihlongwanthao, metso, lehokedi, matswelli</p> <p>Boemo ba dipolelo: Moetsi le moetsuwa, lehokedi</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Tshebediso ya bukana ya mantswe, mekgwa ya mopeleto, melao ya mopeleto</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Mahlalosongwe, malatodi</p>
7-8	<p>Ho mamela Palekgutswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopollo e ka sehloohong le e tshetsang ho tswa palekgutshweng Ngola dinoutsu 	<p>Tema ya dingolwa: Dipalekgutshwe</p> <p>Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka baphetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto,</p>	<p>Ho ngola moqoqo phetelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya seratswana Polelo ya sehlooho ya seratswana Mohopolo wa sehlooho le e tshetsang 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshbediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> Arolelana mehopolole tsebo le ho bontsha kutlwisiso ya makgetha a palekgutswa. <p>Ho pheta pale</p> <ul style="list-style-type: none"> Pheta diketsahalo ka tlhahlamano e nepahetseng Bolela mabitsa a baphetwa ka nepo Hlahisa molanako 	<p>kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho kutlwisiso (mawa ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho tlodisa mahlo le ho okola Ho bala ka botebo Lekola Akanya ka moelelo le diqeto Ntliha le mohopolo Moelelo wa mantswe <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Temakutlwisiso e balwang: Ho ngola kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruta mehato ya ho ngola kgutsufatso Tsepamisa maikutlo ho: Sebopeho Tshebediso ya puo <p>Mawa a ho Bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa sehlooho le dintlha tse tshhehetsang Ho arola dintlha tsa sehlooho ho dintlha tse tshhehetsang Ho hlalosa mohopolo wa sehlooho ka mantswe a hao. Latelanya dipolele le ho sebedisa makopanyi le mahokelo a utwahalang ho di hokahanya hore e be tema 	<ul style="list-style-type: none"> Tatelano e utwahalang ya diratswana Makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolele, bolelele le dibopeho <p>Ho tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo Ho etsa mokgwaritso/ boitukisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo bakeng sa tekanyetso</p>	<p>Mabitsohohle le mabitsobitso.</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelonolo, lekgathe le jwale le lekgathe lefetile</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, kgutlwana, kgutwanafeelwana, tlhaku e kgolo le tlhaku e nyane.</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA				
Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella) Moqoqo Phetelo/ Tihaloso (Matshwao a 30)				
9-10	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho mamela le ho buisana ka ditaba tsa hona jwale tse itshetlehileng ho masedinyana/ dikoranta le diatikele tsa makasine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho sebedisa puo e fehleng maikutlo/ e susumetsang • Etsa dikgakollo • Ho tsitlallela melao • Puo ya mmele e loketseng • Selekela se hohelang le qetelo e matla • Sepheo, sehlopha se tobilweng le Maemo <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ le ho sa hlophiswang hwa atikile ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentswe • Ho hlokomela matshwao a puo hore o tle o be le ditlamorao tse ntle • Puo e loketseng ya mmele 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa tlhahisoleseding (Sebedisa tema e kang atikele ya koranta/ diatekele tsa makasine/ dipuo tse ngotsweng) Tsepamisa ho ho bala ka kutlwisiso (Mawa a ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola ditema ho fumana moelelo wa sehlooho • Ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshhehatsang • Etsa dikakanyo • Ntlha le mohopolo • Ntlhakemo ya mongodi • Fumana moelelo wa mantswa a sa tlhwaehelang le ditshwantsho • Puo ya semmuso le e seng ya semmuso/ moelelo o hlalosewang • Mekgabisopuo/ dikapuo 	<p>Ditema tsa kgokahano: Ditema tse telele le tse kgutswane: Ngola lengolo la semmuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopelo, setaele • Baamohedi ba ditaba, sepheo le maemo • Momahano ya seratswana • Kgetho ya mantswa <p>Ho tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola. Ho etsa moralo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa mokgwaritso/ boitukisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola lengolo o latela Tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Matlafatso ya dibopelo le melao ya tshebediso ya puo tse rutuweng dibekeng tse fetileng Boemo ba lentswe: Mabitsokgopolo, mabitsohohle, leemedi Makgethi, papiso, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: Tatelano, tatelano ho ya ka bohlokwa, seratswana sa tihaloso, puo e susumetsang le e fehleng maikutlo, leeme, Dikgopolo-tabo, makgetha</p> <p>Boemo ba lentswe: Mahlosongwe malatodi, moelelo o pepeneneng/ totobetseng, moelelo wa bonono/ patehileng</p> <p>Matshwao a puo : Matshwao a qotso, matshwao a makalo, feelwana, kgutlo, matshwao a potso,</p>
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60)				
HO ARABA DITEMA:				
<ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa dingolwa/ Tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) • Tema e bohuwang (Matshwao a 10) • Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Dibopelo le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 				

MESEBETSI YA TEKANYETSA E AKARETSANG

<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho bala le ho boha Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ditema kutlwisiso Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolwa tse hlwauweng Ho bala le ho boha 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana Tshebetso ya ho ngola Ho ngola seratswana Ditema tsa kgokahanyo Meqoqo Ho ngola ka ho iqapela Ho ngola le ho nehelana 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
--	--	--	--

KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO: KEREITI YA 7 KOTARA YA 1

<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Mosebetsi wa molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1 e ntse e tswella ho fihlela oqetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi. 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2 Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (Matshwao a 30) Moqoqo Phetelo/ Tlhaloso E ngolwa ha kotara e ntse e tswella 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3 (MATSHWAO A 60) HO ARABA DITEMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Tema e bohuwang (Matshwao a 10) Kgutsufatso (Matshwao a 10) Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo (Matshwao a 20)
---	--	---

2023/24 MORALO WA HO RUTA WA SELEMO O BOLEDITSWENG: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Temakutlwisiso e mamelwang: Sebedisa setshwantsho se bohawang jwaloka phoustarara/ papatso/ nehelano ya ditaba tsa thelevishene Latela tshebetso ya ho mamela: Pele ho ho mamela: Tsebisa baithuti ka boemo ba ho mamela Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho lemoha, ho nyalana, ho ngola dintlha, ho hlalosa Ka mora ho mamela – latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buile ka sona, jj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Akaretsa nehelano ka molomo Etsa diqeto <p>Ho balla hodimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modumo sehalo Tlhahiso ya lentswe Qapodiso Polelwana qotso Ho sheba maamohedi ba ditaba Matshwao a puo Puo ya mmele e loketseng 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Sebedisa tema e ngotsweng le/ kapa ya ditshwantsho jwaloka papatso/ phoustarara/ nehelano ya ditaba tsa thelevishene Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola Ho tloedisa Ho bala ka botebo Ho etsa dikakanyo (baphetwa, tikoloho, sebaka, molaetsa) Akanya tlhaloso ya mantsewe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantsewe Puo e fehlang maikutlo Puo ya semmuso/ puo eo e seng ya semmuso 	<p>Ngola tema ya kgokahano, etsa papatso/ phoustarara/ nehelano ya ditaba tsa thelevishene (Kgetha e le nngwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho Sepheo, babamohedi ba hlwauweng le maemo Kgetho ya mantsewe le popo ya dipolelo Dikarolo tse bonahalang tse jwaloka: mofuta wa mongolo le boholo ba ona, dihlooho, matshwao le mmala, Puo e fehlang/ Puo e susumetsang <p>Latela tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rala Ho kgwaritsa Ho boeletsa Ho hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng. Boemo ba lentswe: Mabitsobitso, Botona le Botshehadi, Bonngwe le Bongata, makgethi a hlalasang Boemong ba polelo: Puo-mmui le puopehelo, Polelonolo le Polelomararane Moelelo wa lentswe: Mahlalosangwe, Malatodi, Moelelo o tobileng le moelelo wa bonono Matshwao a puo le mopeletso: Dikgutlwana le feelo Tshebediso ya bukantswe</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Puisano ya sehlopha/ phaposi mabapi le ho fana ka ditaelo kapa ho latela mehato ya tsamaiso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgethang sehlooho Arolelanang mehopolo Fananang sebaka mme le mamele ka hloko Tlatsa dikgeo <p>Ho bua ho hlophisitsweng/ Ho bua ho sa hlophiswang kamoo o ka latelang ditaelo kapa mehato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa maikutlo kgethong ya mantswa le dipolelo Tshebediso ya sehalo, lebelo le puo ya lentswe Tshebediso ya dikarete nakong ya nehelano Tshebediso e nepahetseng ya puo ya mmele 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Bala tema ya ditaelo e jwaloka resepe/ ho fana ka ditshupiso, jj.</p> <p>Ho tsepamisa kutlwisisong (Mawa a ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola Ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Etsa dikakanyo <p>Latela tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Thothokiso Makgetha a bohlokwa a thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa kahare sa thothokiso Mekgabo puo/ karaburetso, raeme, morethetho Sebopeho sa kante sa thothokiso, mela, diratswana Setaele le ka moo thothokiso e ngotsweng ka teng Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba le molaetsa 	<p>Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ngola tema ya kgokahano jwaloka ho sebedisa sesebediswa sa ho sebetsa, ho hlophisa dijo, ho lokisa ntho e robhileng, jj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa sebopeho se loketseng Tsepamisa maikutlo ho baamohedi ba ditaba ho sebopeho le moelelo wa taba Momahano ya seratswana Sebedisa kgetho ya mantswa a loketseng le popo ya polelo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rala Ho kgwaritsa Ho boeletsa Ho hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Boemo ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlalosi, nako, sebaka le mokgwa Makgethi: A palo <p>Boemong ba polelo: Boetsi le boetsuwa</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo: Tlami, apostrofi Tshebediso ya bukantswe</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1 – TSA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (Matshwao a 20) Titjhare o tshwanetse a be a se a qadile ka mosebetsi ona kotareng ya pele, ho etsetsa hore bana ba be ba lekotswe kaofela mafelong a Kotara ya Bobedi) 				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema-kutlwisiso e mamelwang: Mamela padi e kgethilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa tshebetso ya ho mamela Nka dinoutsu Araba dipotso <p>Latela tshebetso ya ho bala: Pele ho ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlahisa baithuti ho maemo a ho mamela <p>Nakong ya ho mamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho botsa, ho lemoha, ho nyalana, ho ngola dintlha, ho hlalosa <p>Kamorao ho ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buile ka sona, jj. 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso Bala sengolwa: Padi e qotsitsweng Makgeta a bohlokwa a dingolwa: Jwalo ka baphetwa, kgodiso ya baphetwa (semelo sa baphetwa), poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba</p> <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo Etsa dikakanyo (baphetwa, tikoloho, sebaka, molaetsa) Akanya tihaloso ya mantswe a sa tlwaelehang ka bokgoni ba ho hlasela mantswe Puo e amang/ fehlang maikutlo <p>Akaretsa/ kgutsufatsa tema Ho bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso ya tema le/ kapa tema e bohuwang jwaloka di-Khathunu/ seterepe sa khomiki Sebopeho, dibudulwana tsa puo, tshebediso ya motsamao wa sefahleho, puo ya motsamao wa mmele, matshwao a puo, kgetho ya mantswe, moelelo wa bonono, maikemisetso a mokhathunu</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Tsebisa/ hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso) Bapisa (Ho bontsha phapang, ho lekola) 	<p>Tema ya dikgokahano: Ngola tekolobotjha ya buka/ lengolo la semmuso ho mongodi/ mophatlalatsi Sebedisa molao wa seratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelo ya sehlooho ya seratswana Dintlhakgolo le mehopolole e tshehetsang Tatellano ya diratswana Makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo Botelele le sebopeho <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho rala Ho kgwaritsa Ho boeletsa Ho hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana <p>Tema ya dikgokahano: Ngola tekolobotjha ya buka/ lengolo la semmuso ho mongodi/ mophatlalatsi</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng. Boemo ba lentswe: Mabitsomrarane, maetsi moetsuwa, makgethi a bontshang papiso, dikgato tsa papiso Boemong ba polelo: Moetsi le moetsuwa, lehokedi le leetsi, polelonolo, lekgathe lelwale, lekgathe lefetile Tihaloso ya lentswe: Mahlalosangwe, Malatodi/ matobani, moelelo wa bonono le puo e fehlang maikutlo Matshwao a puo: Kgutlo, feelwane, letshwao la makalo, letshwao la potso Tshebediso ya Bukantswe</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema ya kgokahano (Matshwao a 10) (tse kgutshwane tse 2 kapa e telele e le 1 (Matshwao a 10) • E ngolwe pele ho Teko ya Phupjane e Laolwang 				
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Temakutlwisiso e mamelwang kamoo o ka tlatsang foromo/ pampiri ya dipotso Ho tlaetsa tshebetso ya ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho nka dinoutsu • Ho araba dipotso <p>Mefuta e fapaneng ya puisano ya molomo mabapi le tshebediso ya foromo/ dipotso</p> <p>Diforamo, dipuisano tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgethang sehlooho • Arolelanang mehopolo • Fananang sebaka mme le mamele ka hloko • Tlatsa dikgeo • Sebedisa matshwao a puo ho ntshetsa pele puisano 	<p>Tema ya tlhahisoleseding: Bala tema ka moo o ka tlatsang foromo (ho tlatsa foromo ya kopo/ tlhahisoleseding ya botho/ tlhahlobo tekolo/ foromo ya marang-rang, jj.) bohlokwa ba pampiri ya dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhahisoleseding e hlokahalang • Tshebediso ya puo • Saena <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo • Etsa dikgokahanyo • Araba dipotso • Tlhokomediso le ho hlakisa • Tlhaloso ya mantswa <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, bontsha phapang, tlhatlhobo) <p>Ho Bala/ ho boha bakeng sa kutlwisiso: Ho ngola kgutsufatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa mahlo • Kgutsufatso • Ho ipopela setshwantsho bakeng sa kutlwisiso • Ho etsa dikakanyo • Tlhaloso ya mantswa 	<p>Tema ya dikgokahano ho tlatsa foromo pampiri ya lenane la dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaello • Fana ka tlhahisoleseding e nepahetseng ya foreimi. • Sebedisa puo e nepahetseng <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala • Ho kgwaritsa • Ho boeletsa • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng.</p> <p>Boemo ba lentse: Mabitsohohle, Mabitsokgoboka, mahlalosi a mokgwa le nako, makgethi</p> <p>Boemong ba polelo Polelwanabitso, polelwanakgethi le polelwanatlhalosi, polelo kopane le polelo mararane</p> <p>Matshwao a puo: Mahlalosangwe, Malatodi, Dihomonime – Meelelomengata</p> <p>Matshwao a puo: Letshwao la potso, elepsisi, Tlhaku e kgolo, tlami</p> <p>Dikgutsufatso – Dikgutsufatso tsa mabitsobitso, Kgutsufatso ya lebitso le letelele, diqotso kwahelo, ho kgutsufatso</p> <p>Tlotontse boemong: Ho lokisa diphoso tsa thutapuo mosebetsing wa baithuti.</p>

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5: TEKONG YA PHUPJANE E LAOLWANG HO ARABA TEMA (MATSHWAO A 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Tema ya dingolwa/ tema eo e seng ya dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (Tekanyetso e tswelang bakeng sa ho ithuta)			
Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi e fapaneng ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng hodima ho e hlophisitsweng bakeng sa nako ya kgwedi tse tsheletseng 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Ho bopa diratswana Ditema tsa dikgokahanyo Moqoqo Ho ngola ka boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Mesebetsi e fapaneng ya tshebediso le melawana ya puo

KEREITI YA 7 SESOTHO PUO YA LAPENG KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA SEMMUSO: KOTARA YA 2

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Tsa molomo: Ho balla hodimo (Matshwao 20) (Matitjhere a qala tshebetso ena kotareng ya 1 mme ba etsa bonnete ba hore baithuti ba hlahluwe kaofela pheletsong ya kotara ya 2)	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 4: <ul style="list-style-type: none"> Tema ya kgokahano (Tse 2 tse kgutshwanyane kapa e le 1 e telelele) Mesebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang 	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 5 TEKONG E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao a 60) Potso 1: Tema ya dingolwa kapa eo e seng tsa dingolwa (Matshwao a 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
--	--	--

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 3)

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mamela le ho bua ka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Nka karolo dipuisanong tseo e seng tsa semmuso tsa tshwantshiso Sebelisa rejisetara e nepahetseng Sebedisa puo e nepahetseng Boloka puisano Araba dipotso <p>Latela tshebetso ya ho mamela:</p> <p>Pele ho ho mamela – hlahisa baithuti maemong a ho mamela.</p> <p>Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho lemoha, ho nyalanya, ho ngola dintlha, ho toloka</p> <p>Ka mora ho mamela – latela boiphihlelo ba ho mamela.</p> <p>Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se se buileng, jj.</p> <p>Akaretsa</p> <p>Etsa diqeto</p> <p>Ho Balla hodimo (tshwantshiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Modumo, tlhahiso ya lentswe Ho bitsa mantswa, hlahiso ya lentswe Ho sheba baamohedi ba ditaba Ela hloko matshwao a puo Sebedisa puo e nepahetseng ya mmele 	<p>Tema ya sengolwa: jwalo ka terama ya batjha/ terama ya seyalemoya</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a bohlokwa a sengolwa jwalo ka mophetwa, sebopeho, poloto, kgohlano, tikoloho, mookotaba, mopheti, sehlooho <p>Tsepamisa kutlwisong (mawa a ho bala)</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikgokahano Araba dipotso Ho beha leihlo le ho hlakisa Akaretsa Kopanya Hlahlobisa <p>Thothokiso</p> <p>Makgetha a sehlooho a thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, dikapuo/ setshwantsho, molaetsa, morethetho Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, tema, maikutlo Setaele le tjebahalo ya thothokiso Maikutlo Moelelo wa bonono Mokootaba le molaetsa <p>Mokgwa wa ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, bontsha kgohlano, hlahloba) 	<p>Ditema tse telele mohl. puisano/ puisano e ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele Sepheo sa bamamedi ba ditaba le maemo Kgetho ya mantswa Tshebediso e nepahetseng ya puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Mabitsobitso, bonngwe le bongata, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Polelo mararane e nang le dipolwanakhethi, puo pehelo le puo sebui.</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Metso ya mantswa</p> <p>Matshwao a puo:</p> <p>Dikgutlwana, matshwao a qotso, kgutlwana, letshwao la potso</p>

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho mamela le ho nka karolo dipuisanong tsa porojeke. Dihlooho tse lokelang ho buisanwa le ho hlahoswa ka phaposing Mamela mme o bue ka seo e leng dipatlisiso/ mokgwa wa ho etsa dipatlisiso ho latela mofuta wa sengolwa le sehlooho se sisintsweng Ho mamela le ho ngola dintlha ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhahisoleseding ka porojeke Mekgahlelo e fapaneng ya porojeke Hlalosa le ho hlakisa dipatlisiso Hlalosa hore na dipatlisiso di lokela ho etswa jwang Etsa dipotso tsa dipatlisiso tse 2-3 Bontsha mehlodi Botsa le ho araba dipotso Arolelana maikutlo le mehopolole ho kgetha 	<p>Bala bakeng sa tlhahisoleseding ho latela dihlooho le dingolwa tse thehilweng. Baithuti ba kgetha sehlooho/ sengolwa, ba qala ho bala le bokella mehlodi le disebeliswa</p> <ul style="list-style-type: none"> Khetha tlhahisoleseding ya dipatlisiso e tla tiswa sekolong Hlophisa tlhahisoleseding e tla sebediswa bakeng sa karolo e ngotsweng <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola, tlovisa mahlo, bopa setshwantsho sa monahano Ho bala ka botebo Ho etsa dikanyo Moelelo wa mantswa/ dipolelwana tse ntjha Maikutlo a mongodi Ntlha le mohopolo Moelelo o hlahoswang <p>Tema ya sengolwa: Tshomo Ruta makgetha a bohlokwa tema ya sengolwa: jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baphetwa, semelo sa mophetwa, poloto Kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mophethi, mookotaba <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola dinoutsu/ akaretsa tlhahisoleseding/ theha mmapa wa mehopolole ka diphuputso. Sebedisa mefuta e fapaneng ya tlhophiso ya ditshwantsho (dinoutsu/ kakaretso/ mmapa wa monahano) ho hlophisa dipatlisiso tsa porojeke. Mokgwa wa ho ngola mehlodi (Mohato wa 1) Dihlooho tse fapaneng di hloka mefuta e fapaneng ya tlhophiso ya ditshwantsho. Kgetha le ho etsa diforeimi tse nepahetseng ho tshhehisa mofuta wa sehlahiswa se tla hlahiswa.</p> <p>Tsepamisa maikutlo tshebetsong:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha tlhahisoleseding e nepahetseng Ngola ka mantswa a hao. Kgetha le ho etsa foreimi e loketseng ya mofuta wa sehlahiswa o tla hlahiswa Sebedisa dibopeho le melawana ya puo e nepahetseng Sengolwa se seng le se seng se tla hlalosa puo e nepahetseng e tla sebediswa bakeng sa porojeke <p>Ngola dipatlisiso (mmapa wa monahano) wa porojeke le ditshupiso le mehlodi</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mantswe a matjha le dipolelwana jwalo ka ha di hloka dihloohong tse fapaneng. Mosebetsi o boemong ba polelo: Puo, makgathe, mefuta ya dipolelo, mefuta ya diratswana, lentswe, dikarolo tsa puo Tlhaloso ya lentswe: Moelelo o pepeneng/ totobetseng le moelelo wa bonono, moelelo wa lentswe, moelelo o hlahosang, puo ya bonono, puo e hlokolosi, kgetho ya tlontlontse Matshwao a puo le mopeleto: Paterone ya mopeleto Tlontlontse maemong jwalo kaha hloka hloka ke mofuta wa tema e tla hlahiswa</p>
4	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO Mohato 1: Diphuputso (Baithuti ba etsa diphuputso ka porojeke) (Matshwao a 20)</p>			

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mamela mme o bue ka mosebetsi wa ho ngola wa porojeke (Mohato wa 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola dintlha • Botsa dipotso • Utlwisisa diphetho tse lebelletsweng tsa sehlooho ka seng 	<p>Bala tlhahisoleseding e bokeletsweng bakeng sa dipatlisiso tsa porojeke Sebedisa diphuputso (dinoutsu/ kakaretso/ mmapa wa monahano) ho lokisetsa karolo e ngotsweng ya porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utlwisisa melao e hlokalang ho phethela porojeke • Lhute dirubriki tsa porojeke le ho utlwisisa dithoko tsa tekanyetso <p>Tema ya sengolwa: Tshomof/ tshwantshiso (terama) Ruta makgetha a bohlokwa a dingolwa, jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mophetwa, semelo sa mophetwa, mookotaba, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, molaetsa, mopheti, sehlooho <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola/ taka/ etsa mosebetsi o ngolwang wa sehlooho se kgethilweng.</p> <p>Mohato 2: Ho ngolwa ha porojeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho le makgetha a nepahetseng • Hlophisa dikahare (mmapa wa monahano) • Dintlha tsa sehlooho le tse tshhehatsang • Diratswana/ molao wa ditshwantsho • Tswelopele e utlwalang ya diratswana/ mehopolo ho nnetefatsa momahano • Moralo ho hlophisa mehopolo e momahaneng <p>Tsepamisa maikutlo ho tse latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala (diphuputso) • Ho kgwaritsa • (ho etsa mokgwaritso le dibopeho/ sebopeho) • Ho boeletsa (bala le ho lokisa diphoso) • Ho nehelana ka sehlahiswa se phethetsweng sa porojeke se bopilweng/ ngotsweng hantle 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Jwalo ka se lebelletsweng ke sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke.</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo: Jwalo kaha ho lebelletsweng ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke.</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Jwalo kaha ho bontshitswe ke mofuta wa sehlooho se kgethilweng bakeng sa porojeke.</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto Paterone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontsweng e maamong Ho lokiswa ha thutapuo ya mosebetsi wa baithuti</p>
6	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6, HO NGOLWA HA POROJEKE YA BOIQAPELO MOHATO 2: HO NGOLA (Baithuti ba nka karolo ho ngoleng ha POROJEKE ya bona) (MATSHWAO a 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rala/ pele ho ngola ha Porojeke ya Boiqapelo. • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho nehelana 			

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho lokisetsa baithuti ho ngola le ho tlaeha porojeke ya bona</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Rejistara Sehalo Puo ya mmele Selelekela le phethelo Ithute dirubriki tsa porojeke le ho utlwisisa ditlhoko tsa tekanyetso Lenatekolo le nang le tlhahisoleseding mabapi le arabela tsa dipotso, kamano pakeng tsa porojeke le mofuta o kgethilweng wa sengolwa, ho hlahisa tlhahisoleseding ka tsela e hlakileng, e mebalabala le e nang le moelelo, tlhahisoleding e lekaneng e sebelisitsweng 	<p>Sengolwa: Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabiso puo/ setshwantsho, morethetho, raeme Sebopeho sa kantle sa thothokiso, melathothokiso, diratswana, setaele tjhebahalo ya thothokiso moelelo wa bonono maikutlo Mookotaba le molaetsa <p>Tema ya sengolwa: Tshomo/ terama/ palekgutswa/ padi (qotso) (Boitokisetso ba tekanyetso ya dingolwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a bohlokwa a tema ya sengolwa, jwalo ka: Mophetwa, semelo sa mophetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Tema ya kgokahano: Kgutsufatso/ dinoutsu tsa ho tlaeha bakeng sa porojeke ya boiqapelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele Sepheo sa baamohedi le moelelo wa taba Kgetho ya mantswe, tlhaloso e hlakileng Araba dipotso. Sebopeho sa polelo, bolelele le mefuta Sebedisa makopanyi ho nnetefatsa momahano <p>Tsepamisa maikutlo ho ho hlahiseng tlaeho e amanang le mofuta wa sengolwa le sehlooho se kgethilweng</p>	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba mantswe: Makgethi (mefuta)</p> <p>Mosebetsi wa boemong ba polelo: Seratswana se hlalolang, kgetho ya sertswana, ho hlophisa seratswana.</p> <p>Tlhaloso ya lentswe: Lentswe le le leng bakeng sa polelo</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Patereone ya mopeleto</p> <p>Tlotlontswe maemong Tokiso ya thutapuo e mosebetsing wa baithuti'</p> <p>Ho ngola</p>

KOTARA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	<p>Mawa a ho Mamela le ho Bua:</p> <p>Mohato wa 3: Tlaleho ya molomo. Qala ka tekanyetso ya Semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Rejistara Sehalo Puo ya mmele Selelekela le phethelo Ithute diruburiki tsa porojeke le ho utlwisisa ditlhoko tsa ditekanyetso 	<p>Tema ya Sengolwa:</p> <p>Tshomo/ terama/ palekgutswa/ padi (qotso) (Boitokisetso ba tekanyetso ya dingolwa)</p> <p>Makgetha a sengolwa a jwalo ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Baphetwa, semelo sa mophetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, mookotaba, tikoloho, mophethi, molaetsa <p>Latela mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, kgohlano, hlahloba) 	<p>Ngola moqoqo phetelo/ tlhaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhoko tsa sebopeho, setaele, maikutlo Sepheo sa bamaamohedi ba ditaba le moelelo wa taba Kgetho ya mantswe le thutapuo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana <p>Ngola moqoqo wa phetelo/tlhaloso</p>	<p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Mabitsomamarane, maamedi, makgethi a hlahosang, dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Moetsi le leetsi, lehokedi, moetsuwa, seratswana sa tekolo dipolenolo, dipolelo, lekgathe lefetile, lekgathe lejwale</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, moelelo o totobetseng/ pepeneng, moelelo wa bonono</p> <p>Matshwao a Puo:</p> <p>Kgutlo, feelwane, kgutlwana, feelo</p>
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 – HO NGOLA KA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <p>Mohato 3:(Baithuti ba etsa nehelano ka porojeke ya bona) (Matshwao a 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa sebopeho se nepahetseng: Selelekela, mmele le qetelo Hlahisa mohopolo wa mantlha le dintlha tse tshehetsang Letshwao le netefaditsweng ke setjhaba Bontsha bopaki ba dipatlisis/ diphuputso Sebedisa puo e nepahetseng ya mmele le bokgoni ba ho tlaleha, mohlala. Ho sheba baamohedi ba ditaba, seemo se nepahetseng (ho utlwahala), tshebediso e nepahetseng ya matsoho, tshebediso ya lentswe hantle Nka karolo dipuisanong Fana ka maikutlo a ahang Boloka puisano Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang <p>Qala ka Mosebetsi wa Molomo Kotareng ya 3 mme o phethele ka Kotara ya 4 le ho rekotwa</p>				
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8</p> <ul style="list-style-type: none"> HO ARABA DINGOLWA (Matshwao a 30) Thothokiso (Matshwao a 10) – e tlamang LE Padi/ terama (Matshwao a 10) LE Palekgutswa/ Tshomo (Matshwao a 10) 				

TEKANYETSO EO E SENG YA SEMMUSO (DITLHAKISO) (Tekanyetso ya ho ithuta tshebetsong e tswelang pele)			
<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho mamela le ho bua Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho bala le ho boha Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehleng mefuteng e meraro ya dingolwa bakeng sa kgweditshelela 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi wa ho ngola le ho nehelana Tshebetso ya ho ngola diratswana Ditema tsa kgokahano Moqoqo Ho ngola ha boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya Puo
KEREITI YA 7 SESOTHO PUO YA LAPENG KAKARETSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KOTARA YA 3			
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6 HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO Dipatlisiso le ho ngola porojeke (Matshwao a 20 + 30 = 50)</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 HO NGOLA HA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlaleho ya molomo ya POROJEKE ya boiqapelo (Matshwao a 20) Qala ka Mesebetsi wa Molomo Kotareng ya 3 mme o phethele ka Kotara ya 4 ha matshwao a rekotwa 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 ARABELA HO DINGOLWA (Matshwao a 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thothokiso (Matshwao a 10) – e tlamang LE <p>Padi/ terama (Matshwao a 10) LE</p> <p>Dipalekgutshwe/ ditshomo (Matshwao a 10)</p>	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 7 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Temakutlwisiso e mamelwang mabapi le ho fana ka ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ikwetlisetsa tshebetso ya ho mamela • Ho ngola dinoutsu • Araba dipotso <p>Mawa a ho mamela le ho bua Nehelano ya Molomo Tswela pele ka mosebetsi wa Tekanyetso ya 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo • Rejistera • Sehalo • Puo ya mmele • Selelekela le phethelo 	<p>Ho bala/ ho boha bakeng sa ho utlwisisa (sebedisa tema e bohawang e ngotsweng, mohl, bala mmapa/ ho fana le ho botsa ditaelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa ho fumana dintlha tse tshehetsang • Ho etsa dikakanyo • Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tiwalehang le ditshwantso • Mehopolo ya mantlha le e tshehetsang • Ho fana ka dintlha le mehopolo • Ho fana ka dikakanyo le phethelo • Ho fana ka maikutlo a hao <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa dikgokahano • Dipotso • Ho lekola • Ho akanya ka moelelo • Akaretsa • Ho kopanya • Hlahlobisisa <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala pele (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa dikahare tsa thothokiso mekgabisopuo, karaburetso, raeme, morethetho 	<p>Tema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutshwane, mohlala, ho fana ka ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhoko tsa sebopeho, setaele • Baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo • Kgetho ya mantswe le thutapuo <p>Latela tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana • 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswe: Mabitsomamarane, mahlalosi: papiso, katoloso ya leetsi. Maemedi – lentswe le le leng (le bonolo) lentswekopane (nantswe a mabedi), lentswemamarane (nantswe a mararo).</p> <p>Boemo ba polelo: Dipolelonolo, dipolelokopane, dipolelomamarane, dipolelwanakgethi dipolelwanatlhalosi</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi, moelelo o tobileng, puo ya bonono, mohlalosi, makgethi</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlwana, matshwao qotso, kgutlo, apostrofi</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa ka ntle sa mela, diratswana, setaele le tšhebahalo ya thothokiso Moelelo wa bonono Maikutlo Sehalo le molaetsa 		
3-4	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mefuta e fapaneng ya tsa ho buisana Bonketsisane: tsamaiso ya kopano</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo e ntle ya kopano/ selelekela (ditsebisio) Tshebediso ya sehalo le lebelo le nepahetseng Tshebediso ya puo Tshebediso ya puo e nepahetseng ya mmele Phethelo e ntle <p>Mawa a ho mamela le ho bua Nehelano ya Molomo Tswela pele ka Mosebetsi wa tekanyetso ya Semmuso wa 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Rejistara Sehalo Puo ya mmele Selelekela le phethelo 	<p>Tema ya ditaello, bala tema bakeng sa ho ngola tsebisio le lenanetsamaiso le metsotso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bonketsisane Tshebediso ya puo Sebopeho Ho ntshetsa karolo e bapalwang pele. <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa kgokahano Araba dipotso Ho beha leihlo le ho sekaseka Akanya ka moelelo Akaretsa Kopanya Hlahlobisisa <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) <p>Ho bala/ ho boha bakeng sa temakutlwisiso e ngotsweng/ tema ya setshwantsho(dikerafo: kerafo ya mola/ phoustara ya kerafo ya tlhahisoleseding/ jj)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana mehopollo ya sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa ho fumana mehopollo e tshehetsang 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele Tsebisio/ lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho hlwaya baamohedi le sepheo sa ho ngola, Etsa qeto ka setaele, ntlhakemo le sebopeho sa ho ngola, Kgetho ya mantswa le thutapuo <p>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo Ho ngola mkgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswa: Maemedi, masupi, marui</p> <p>Boemo ba polelo: Lekgathe lelwale, lekgathe lefetele, puopehelo le puosebui</p> <p>Moelelo wa lentswe: Katoloso ya mantswa</p> <p>Matshwao a puo: Apostrofi, ditlhaku tse kgolo, feelwana, kgutlo, kgutlwana</p> <p>Tlotlontswa maemong: Tokisa ya thutapuo ho tswa mosebetsing o ngotsweng wa bathuti</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Ho akanya ka moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho Maikutlo a hao 		
MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 TSA MOLOMO: (Matshwao a 20) <ul style="list-style-type: none"> NEHELANO YA MOLOMO YA POROJEKE YA BOIQAPELO (Matshwao a 20) (Mosebetsi ona o qadile ka Kotara ya 3 mme matitjhare a tswela pele ka tsamaiso ya yona ho Kotara ya 4 ho nnetefatsa hore baithuti bohle ba hlahlojwa qetellong ya kotara) 				
5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Phehisano/ Puisano ya sehlopha: Buisanang ka tshebediso ya mangolo-tswibila(emeili)/ bukatsatsi/ dipampitshana tsa tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao Ho rala, ho etsa dipatlisiso, ho hlophisa le ho hlahisa Akaretsa (ka molomo) <p>Ho balla holimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebeliso ya sehalo, lebelo le modumo wa lentswe Ho ela hloko matshwao a ho bala bakeng sa phello e ntle Puo ya mmele e loketseng 	<p>Ditema tsa kgokahano: bala tema e nang le emaili/ bukatsatsi/ pampitshana ya tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho Tshebediso ya puo Baamohedi ba ditaba <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa kgokahano Araba dipotso Ho beha leihlo le ho sekaseka Nahana ka moelelo Akaretsa Kopanya Hlahlobisisa <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bala pele (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Ka mora ho bala (Araba dipotso, bapisa, lekola) <p>Ho balla kutlwisiso: Ho ngola kgutsufatso Latela mehato ya ho ngola kgutsufatso Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Sebopeho 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele/ tse kgutswana, mehl: emeile/ bukatsatsi/ pampitshana ya tlhahisoleseding</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithoko tsa sebopeho, setaele, maikutlo Sepheo sa baamohedi le moelelo wa taba Kgetho ya mantswe, sebopeho sa polelo, bolelele le mefuta <p>Hlahisa e nngwe ya ditema tse boletsweng ka hodimo</p> <p>Latela tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho hlaola diphoso Ho bala bakeng sa ntlafatso Ho nehelana 	<p>Matlafatso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse rutilweng dibekeng tse fetileng</p> <p>Boemo ba mantswe: Maemedi, mabotsi, masupi, makgethi, papiso, dikgato tsa papiso Sehlongoapele, Sehlongwanthao le metso</p> <p>Boemo ba polelo: Puo sebui, potso le ditlhahiso, leetsi, lehokedi, kgutsufatso, dipotso</p> <p>Moelelo wa lentswe: Malatodi, moelelo o tobileng, moelelo wa bonono</p> <p>Matshwao a puo: Letshwao la qotso, feelwane, letshwao la makalo, fonte</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola le ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa sehlooho • Arola mehopolo ya sehlooho ho dintlha tse tshehetsang • Hlalosa mohopolo wa sehlooho ka mantswe a hao • Latelanya dipolelo le ho sebedisa • Makopanyi le mahokedi a utlwahalang ho di kopanya mmoho e le tema 		
7	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA BOIQAPELO WA 9: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola tema ya kgokahano: (Tse 2 tse kgutswane kapa 1 e telele: 10 matshwao) – Engolwa pele ho teko e laolwang 			
7-8	<p>Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho bua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ho hlophisitsweng: • Ho bala ho sa hlophiswang <p>Ho mamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema e mamelwang 	<p>Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho bala ho hlophisitsweng • Ho bala temakutlwisiso • Tema e bohuwang • Dikhathunu/ dipale tsa metlae • Papatso • Dikerafo • Kgutsufatso <p>Dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi/ dipalekgutswane/ ditshomo • Tshwantshiso • Dithothokiso 	<p>Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang</p> <p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poeletso le ho itokisetsa teko e laolwang <p>Ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditema tsa kgokahano 	<p>Mosebetsi wa boemo ba mantswe:</p> <p>Mabitsokgoboka, mabitsokgopolo maemedi, kutu</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Polelonolo, polelokopane, polelomararane, lehokedi, sebopeho sa ipotso, temikiso ya tatolo</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Mahlalosongwe, malatodi, puo e tobileng, puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo</p>
9-10	<p>TLHAHLOBO YA MAKGAOLA KGANG</p> <p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10: PAMPIRI YA 2</p> <p>HO ARABA DITEMA (MATSHWAO 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso ya 1: Tema ya sengolwa/ tema eo e seng ya sengolwa (Matshwao a 20) • Potso ya 2: Tema ya setshwantsho (Matshwao 10) • Potso ya 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) • Potso ya 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20) 			

MESEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO (Tekanyetso ya ho ithuta e a tswella)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya ho bala temakutlwisiso Mesebetsi wa dingolwa tse itshetlehileng hodima mefuta e meraro e kgethilweng bakeng sa kgweditshelela 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola Diratswana Ditema tsa kgokahano Moqoqo Ho ngola ha boiqapelo 	Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya Puo

KEREITI 7 SESOTHO PUO YA LAPENG KAKARETISO YA MOSEBETSI WA TEKANYETSO: KOTARA 4

TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 TSA MOLOMO (PAMPIRI YA 1): (Matshwao a 20) <ul style="list-style-type: none"> Tlaleho ya porojeke (Titjhere e lokela ho qala/ ho simolla ho hlahloba baithuti ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 3 ho etsa bonnete ba hore baithuti bohle ba a hlahlojwa qetellong ya kotara ya 4	TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: Ho ngola (Pampiri ya 3) Ho ngola tema tsa kgokahano (Tse 2 tse kgutshwanyane kapa e le 1 e telele E NGOLWA PELE HO HLAHLOBO YA MAFELO A SELEMO	TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 10 (Pampiri ya 2) TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matshwao 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo e seng tsa dingolwa (Matshwao 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao a 10) Potso 3: Kgutsufatso (Matshwao a 10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (Matshwao a 20)
---	---	---

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

TEKANYETSO BOEMONG BA SEKOLO (TBS)	MAFELO A SELEMO DIPAMPIRI TSA TLHAHLOBO	
7. DITEKANYETSA TSA SEMMUSO 1 Tsa molomo (Ho balla Hodimo ho habahanya le kgweditshelela ya 1) 3 Mosebetsi wa ho ngola 1 Ho arabela ditema 1 Teko e laolwa ya bohare ba selemo 1 Teko ya dingolwa	HLAHLORO E NGOLWANG Pampiri ya 2: Ho araba ditema Pampiri ya 3: Ditema tsa kgokahano	TEKANYETSO YA TSA MOLOMO Pampiri ya 1: Tlaleho ya porojeke ya boiqapelo e ngotsweng (Kgweditshela ya 2)